

Predmet: Prava radnika u berbi i poljoprivrednih radnika na farmama

Poštovani članu Komore,

Radnička komora pokrajine Gornje Austrije (OÖ LAK) pravno zastupa interese svih zaposlenih u poljoprivredi i šumarstvu u pokrajini Gornjoj Austriji. Svako ko je zaposlen u poljoprivrednoj firmi u pokrajini Gornje Austrije je automatski član radničke komore pokrajine Gornje Austrije (OÖ LAK). U suradnji sa svim tijelima (Javna služba za zapošljavanje, Austrijski fond za zdravstveno osiguranje, Financijska policija i Inspekcija poljoprivrede i šumarstva) želimo spriječiti nepravilnosti u području sezonskih poljoprivrednih radova te vas stoga informišemo o vašim pravima u vezi s naknadom, zaštitom zaposlenika i minimalnim standardom smještaja. Osnovna zadaća radničke komore pokrajine Gornje Austrije (OÖ LAK) je **besplatna podrška** članovima komore u vezi pitanja radnog prava.

Sljedeća načela se primjenjuju na sve radne odnose između radnika u berbi i poljoprivrednika:

1. Mjesečna **minimalna plaća** (bruto) ovisi o sklopljenom ugovoru o naknadi
 - € 1.576,00 za radnike u berbi, za sezonske radnike
 - € 1.580,00 za zemljoradnika

Poslodavci se suočavaju s ozbiljnim kaznama ako su plaćeni manje od minimalne plaće.

2. Zaposlenici moraju dobiti različite **radne papire**. Obratite posebnu pažnju na Vaše
 - na početku radnog odnosa s austrijskim fondom zdravstvenog osiguranja i
 - uplatnice koje se izdaju mjesečno.
3. Svaki zaposlenik ima pravo na dvije **posebne isplate** („13. i 14. mjesečna plata“) u visini jedne mjesečne plate. Bez obzira na staž, posebne isplate dospijevaju na proporcionalnoj osnovi.
4. Puno **radno vrijeme** je **40 sati sedmično**. Za svaki dodatni prekovremeni rad plaća se dodatak na satnicu.

5. Poslodavci su dužni voditi **evidenciju o radnom vremenu**. Obavezno tražite te evidencije, te vodite svoje ručne evidencije o početku i kraju dnevnog radnog vremena kao i o pauzama u toku radnog vremena.
6. Imate pravo na pet sedmica plaćenog **odmora** na osnovu radnog staža. Za neiskorišteni godišnji odmor naknada se dobija na kraju radnog odnosa („novčana naknada za neiskorišteni godišnji odmor“).
7. U slučaju **bolesti** imate pravo na kontinuiranu isplatu plaće tokom određenog vremenskog razdoblja. Bolest morate odmah prijaviti poslodavcu. U slučaju spora, trebali biste biti u mogućnosti dokazati da ste podnijeli ovu obavijest. Na zahtjev poslodavca potrebno je dostaviti medicinsku potvrdu o nesposobnosti za rad. Strane medicinske potvrde morate sami dostaviti austrijskoj zdravstvenoj blagajni unutar jedne sedmice odnosno proslijediti, u protivnom neće vam se isplatiti naknada za bolest.
8. Ako Vam poslodavac osigurava smještaj, on mora odgovarati lokalnim standardima. Za više informacija pogledajte priloženi informativni list.

Imate li pitanja ili Vam je potrebna pomoć u izvršenju Vaših zahtjeva? Kontaktirajte nas na: **Telefonski broj 0732-656381-0**

Kontakt:
OÖ Landarbeiterkammer
Scharitzerstraße 9
4020 Linz

Tel.: 0732 656 381-0
Fax: 0732 656 381-29
e-mail: office@lak-ooe.at
<https://www.lak-ooe.at/>

Neophodno je zakazivanje termina (na njemačkom ili engleskom jeziku)!